

Prečišćeni tekst Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata obuhvata sljedeće propise:

1. Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 024/16 od 27.05.2016),
2. Odluka o izmjenama Odluka kojima se propisuje vršenje nadzora od strane službe komunalne policije ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 027/16 od 10.06.2016), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ODLUKA

o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 024/16 od 27.05.2016, 027/16 od 10.06.2016)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom određuju se vrste privremenih objekata, propisuju se uslovi i postupak za njihovo postavljanje i uklanjanje na zemljištu u državnoj svojini i zemljištu u privatnoj svojini, na teritoriji Opštine Herceg Novi, do privođenja zemljišta trajnoj namjeni, u skladu sa urbanističkim planovima.

Član 2

Pod postavljanjem i građenjem privremenih objekata podrazumjeva se izvođenje radova na njihovoj montaži odnosno građenju, podizanju ili organizovanju, kao i radova koji su neophodni za izradu podloge i priključenje tih objekata na komunalne objekte i instalacije.

Član 3

Privremeni objekti se mogu postavljati i graditi, pod uslovom da: ne narušavaju postojeće gradske i komunalne funkcije, ne ugrožavaju školske i pješačke komunikacije, odnosno obezbjeđuju prolaz za pješake od najmanje 2 m, ne devastiraju prostor i ne ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenje, zagadenja, stvaranje opasnog otpada i sl.).

II VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA MONTAŽNOG KARAKTERA

Član 4

Privremeni objekti u smislu ove odluke svrstavaju se u sledeće kategorije:

1. privremeni objekti koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo;
2. reklamni i oglasni pano;
3. tenda;
4. štand;
5. kiosk;
6. otvoreni šank sa terasom;
7. zatvorena ili otvorena bašta;
8. parkiralište, kamp, kamionska ili auto pijaca, manji sportski objekat, dječije igralište, zabavni park, karting staza; stajalište za bicikla; montažni toaleti;
9. privredni i javni privremeni objekti i
10. montažni objekat za razvoj rurlanog turizma i seoskih domaćinstava;

Član 5

Pod privremenim objektima koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo smatraju se objekti:

- tipa 1: slobodnostojeće i zidne vitrine koje se postavljaju radi izlaganja i reklamiranja robe van poslovnog prostora, automati za prodaju robe na malo i pružanje usluga (bankomat, rashladna vitrina, automat za prodaju štampe, napitaka, konditorskih proizvoda i sl.), mjerne stanice za mjerjenje podataka vezanih za životnu sredinu.

- tipa 2: aparati za pripremu i prodaju odgovarajućih prehrabnenih proizvoda i napitaka (za sladoled, kokice, kesten, kukuruz, šećernu pjenu (vunu) i sl.), konzervator za sladoled, prodajno-izložbeni pult, reklamni pult, štafelaj za slikanje.

Objekti iz stava 1 ovog člana mogu po potrebi imati u okviru svoje pripadajuće površine, suncobran ili tendu, koja sa njim čini estetsku cjelinu.

Član 6

Pod reklamnim panoima smatraju se:

- objekti koji se postavljaju u svrhu reklamiranja ili pružaju usluge servisnih informacija (reklamni panoi tipa: megabord, bilbord, metrolajt, sitilajt, nesvijetleće reklame i sl.)
- reklamni panoi koji se postavljaju na fasadama i krovovima zgrada (murali, panoi, pisane reklame, svjetleće reklame, nesvijetleće reklame i sl.).

Oglasni pano je objekat na kojem privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ističe plakate, oglase, obavještenja i slično, radi informisanja i obavještenja o održavanju zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija, obavljanju djelatnosti i slično.

Reklamni panoi se postavljaju u skladu sa posebnim uslovima propisanim Odlukom o komunalnom redu.

Član 7

Tenda je konstrukcija koja se može postavljati na fasadi zgrade (rolo tende i sl.) ili kao slobodnostojeća konstrukcija za natkrivanje otvorenih bašti, pokrivena impregniranim ili plastificiranim platnom ili drugim sličnim materijalom, koja se postavlja na laku metalnu ili drvenu konstrukciju.

Dimenzije tende moraju odgovarati svrsi kojoj se postavljaju. Nije dozvoljeno zatvarati bočne strane prostora natkrivenog tendom.

Mogu se postavljati samo tende u bež boji.

Član 8

Štand je tipski privremeni objekat, površine do 4 m^2 , definisanog izgleda u Planu postavljanja privremenih objekata.

Štand ima natkrivenu pravougaonu prodajnu ploču ispod koje može biti zatvoreni prostor sa vratima za odlaganje robe.

Član 9

Kiosk je tipski privremeni objekat, površine do 12 m^2 , definisanog izgleda u Planu postavljanja privremenih objekata.

Za ovaj tip privremenog objekta obavezno je izdavanje projektantsko-tehničkih uslova.

Član 10

Otvoreni šank je montažni objekt sa terasom koji se postavlja na postojeću gotovu podlogu radi samostalnog obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Ukoliko otvoreni šank nije sastavni dio postojećeg ugostiteljskog objekta, za ovaj tip privremenog objekta obavezno je izdavanje projektantsko-tehničkih uslova.

Član 11

Zatvorena bašta je objekat lagane konstrukcije izrađen od metalnih ili drvenih montažno-demontažnih elemenata sa prozirnim zidovima i odgovarajućim krovnim pokrivačem koji se postavlja na uređenom zemljištu uz ugostiteljski objekat, u čijoj je funkciji.

Otvorena bašta je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta sa pripadajućim mobilijarom (stolovi i stolice), nenatkriven ili natkriven suncobranima, industrijski sklopivom tendom ili lakom konstrukcijom izrađenom od metalnih ili drvenih montažno ili demontažnih elemenata sa krovnim pokrivačem izrađenim od lakog materijala.

Član 12

Privremeno parkiralište je privremeno uređeno zemljište (sa betonskom, asfaltnom, kamenom ili behaton podlogom) koje se koristi za parkiranje vozila.

Na privremenom parkiralištu moraju biti obezbjeđeni uslovi za nesmetano parkiranje vozila, a naručito obilježena mjesta za parkiranje i pravca kretanja vozila.

Za privremeno parkiralište sa više od 3 parking mjeseta obavezno je izdavanje projektantsko-tehničkih uslova.

Kamp je zemljište određeno za boravak lica pod šatorom, u kamp kućici, kamp prikolici ili drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj i boravak lica na otvorenom prostoru.

Kamionska pijaca je privremeno uređeno zemljište koje se koristi za prodaju robe na veliko sa kamiona.

Auto pijaca je privremeno uređeno zemljište koje se koristi za prodaju vozila.

Manji sportski objekat je objekat sa odgovarajućim sadržajem i ugrađenom opremom, zatvorenog tipa koji je izrađen od montažnih elemenata, sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog, plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala, koji se postavlja kao samostalni objekat u funkciji sportskih aktivnosti ili objekat otvorenog tipa koji se postavlja na zemljištu u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, mali fudbal, košarka, odbjorka, rukomet, tenis, klizanje i sl.)

Uz manji sportski objekat mogu se postaviti prateći sadržaji (afe bar, svlačionice, tuš kabine i wc). Za ovaj tip privremenog objekta obavezno je izdavanje projektantsko-tehničkih uslova.

Dječije igralište je montažni objekat za rekreaciju i zabavu djece, lake konstrukcije, otvorenog ili poluzatvorenog tipa, uz mogućnost natkrivanja, unutar kojeg se postavlja oprema za rekreaciju i zabavu djece.

Zabavni park je skup konstruktivnih elemenata, uređaja, aparata i druge opreme koji se montiraju i postavljaju na gotovu ili montažno demontažnu podlogu, u zabavne svrhe. Karting staza je privremena asfaltirana površina koja predstavlja zatvoreni pravac s početkom i krajem u istoj tačci, specifično izgrađena ili prilagođena karting vozilima.

Karting staza, mora biti osigurana sa stanovišta sigurnosti vozača i gledalaca.

Stajališta za bicikla je privremeni objekat koji se postavlja na uređenoj površini, radi odlaganja i čuvanja bicikala, sa dva točka.

Montažni toalet je toaletno - sanitarni privremeni objekat, sa sanitarnim čvorom priključen na javnu kanalizacionu mrežu ili sa odgovarajućom opremom pogodnom za sanitarno održavanje istog, gdje ne postoji mogućnost priključenja na javnu kanalizaciju, definisanog izgleda u Planu postavljanja privremenih objekata.

Za ovaj tip objekata, obavezno je izdavanje projektantsko-tehničkih uslova.

Član 13

Privredni i javni privremeni objekti, otvorenog i zatvorenog tipa, se mogu postavljati u zahvatima koje je planski dokument definisao kao zonu: poslovanja, proširene poslovne zone, urbanog pordručja - područja sa mješovitim namjenama prostora gradskog karaktera, proširenog urbanog područja, ruralnog područja sa pripadajućim poljoprivrednim površinama i proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, kao i lokacijama uz Jadransku magistralu u Sutorini na potezu od raskrsnice za poslovnu zonu sutorina do putnog skretanja za selo Prijedor.

Za ovaj tip privremenog objekta urbanistički parametri određuju se planskim dokumentom, u skladu sa namjenom u toj zoni.

Za ovaj tip privremenog objekta obavezno je izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Član 14

Montažni objekti za razvoj rurlanog turizma i seoskih domaćinstava se mogu postavljati u zahvatima koje je planski dokument definisao kao zone: turizma, proširene turističke zone, urbanog pordručja - područja sa mješovitim namjenama prostora gradskog karaktera, proširenog urbanog područja, ruralnog područja sa pripadajućim poljoprivrednim površinama i proširenog ruralnog područja sa potencijalnim poljoprivrednim površinama, kao i na ostalim lokacijama gdje nije usvojen plan detaljne razrade.

Za ovaj tip privremenog objekta urbanistički parametri određuju se planskim dokumentom, u skladu sa namjenom u toj zoni.

Za ovaj tip privremenog objekta obavezno je izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Član 15

U cilju održavanja prigodnih manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih, promotivnih i sl.), komisija iz člana 17 stav 8 ove odluke može odobriti postavljanje privremenih objekata tipa štand, reklamni i prodajno izložbeni pultovi i sl. i na Opštinskim lokacijama koje nisu obuhvaćene Planom.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, izdaje se sa periodom važenja koji ne može biti duži od 3 (tri) dana.

Za objekte postavljene u smislu stava 1 i 2 ovog člana, ne plaća se naknada, zakup i lokalna komunalna taksa.

Član 16

Za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 9 i 10 ove odluke investitor plaća naknadu.

Obračun naknade vrši se po kriterijumima koji važe za izgradnju i rekonstrukciju objekata iste namjene stalnog karaktera, u sladu sa Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Ukoliko planski dokument, izrađen za predmetno područje, nakon postavljanja privremenog objekta, prepozna i locira predmetni objekat kao stalni na istoj lokaciji, uplaćena sredstva po osnovu naknade iz stava 1 ovog člana, će se priznati prilikom obračuna naknade za izgradnju objekta. Ukoliko planski dokument ne prepozna privremeni objekat kao stalni, investitoru će se priznati uplaćena naknada iz stava 1 ovog člana, prilikom postavljanja privremenog objekta montažnog karaktera na nekoj drugoj lokaciji.

III PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Član 17

Privremeni objekti iz člana 4 stav 1 tačka 4, 5 i člana 5 stav 1 tačka 2 ove odluke postavljaju se u skladu sa Planom postavljanja privremenih objekata (u daljem tekstu Plan).

Izuzetno, na lokacijama koje nisu definisane planom privremenih objekata, a u privatnom su vlasništvu, može se odobriti postavljanje objekata iz stava 1 ovog člana, uz saglasnost komisije.

Plan sadrži tekstualni i grafički dio.

Tekstualni dio Plana sadrži opšte odredbe i projektansko - tehničke uslove postavljanja privremenih objekata u pogledu vrste, tipa, površine i izgleda privremenih objekata po zonama kao i rok na koji se odobravaju.

Grafički dio Plana sadrži detaljni prikaz svake lokacije na kojoj se može postaviti privremeni objekat, sa projektansko- tehničkim uslovima i utvrđenom namjenom, tipom i brojem objekata.

Lokacija i vrsta privremenih objekata određuje se na osnovu grafičkog i tekstualnog dijela plana.

Privremeni objekti iz člana 4 stav 1 tačka 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i člana 5 stav 1 tačka 1 ove odluke se ne evidentiraju u grafičkom dijelu Plana i postavljaju se uz saglasnost stručne komisije, po prethodnoj analizi, kroz koju će se sagledati lokacija, uslovi regulacije, gabarita, materijalizacije i oblikovanja objekta, u skladu sa važećim normativima i standardima struke.

Komisiju iz ovog člana imenuje starješina organa lokalne uprave nadležnog za poslove planiranja i izgradnju (u daljem tekstu: komisija).

Član 18

Odluku o pristupanju izradi Plana donosi predsjednik Opštine. Plan izrađuje organ lokalne uprave nadležan za poslove prostornog planiranja i izgradnju.

Izrada Plana može se povjeriti i ovlašćenom privrednom društvu ili drugom pravnom licu, u postupku i na način propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama, na osnovu projektnog zadatka koji utvrđuje organ lokalne uprave nadležan za uređenje prostora i izgradnju objekta.

Plan donosi Skupština Opštine Herceg Novi za period od 5 godina.

Izmjene i dopune Plana vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Plan se objavljuje na sajtu organa lokalne uprave.

IV USLOVI I POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE, GRAĐENJE I UKLANJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA MONTAŽNOG KARAKTERA

Član 19

Organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata, za privremene objekte za koje je to propisano ovom odlukom, izdaje urbanističko - tehničke uslove (u daljem tekstu: uslove) za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta.

Uslovi za postavljanje odnosno građenje se izdaju u roku 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pored podataka propisanih zakonom koji uređuje opšti upravni postupak, dostavlja se list nepokretnosti i kopija katastarskog plana.

Uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organi i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Ako nadležni organi odnosno pravna lica ne dostave uslove iz stava 4 ovog člana u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa uslovima utvrđenim na osnovu ove odluke.

Uslovi prestaju da važe ako u roku u roku od devedeset dana od dana njihovog izdavanja, investitor ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta.

Zahtjev za izdavanje uslova i uslovi izdati u pisanoj formi objavljuju se na sajtu organa lokalne uprave, u roku 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno izdavanja.

Član 20

Privremeni objekti se postavljaju i grade na osnovu odobrenja za postavljanje i građenje (u daljem tekstu: odobrenje). Odobrenje izdaje organ lokalne uprave nadležan za uređenje prostora i izgradnju objekata.

Član 21

Odobrenje za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta (u daljem tekstu: odobrenje) izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu;
- projektantsko - tehničkih ili urbanističko - tehničkih uslova za objekte za čije postavljanje je ovom odlukom propisana obaveza njihovog izdavanja;
- grafičkog prikaza lokacije (kopija katastarskog plana ili situacija terena) za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 2, 3, 9 i 10 i člana 5 stav 1 tačka 1;
- idejnog rješenja sačinjenog u dva istovjetna primjerka, za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 2, 3, 6, 7 i 8, izrađen u skladu sa projektantsko - tehničkim uslovima i ovom odlukom;
- idejnog odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, sačinjenog u deset istovjetnih primjeraka, od kojih sedam u zaštićenoj digitalnoj formi za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 9 i 10 ove odluke, izrađen u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, ovom odlukom i posebnim propisima;
- saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 9 i 10 ove odluke;
- dokaza o plaćenoj zakupini ukoliko se objekat postavlja na zemljištu u vlasništvu Opštine Herceg Novi ili o plaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi u slučajevima kada je njeni plaćanje propisano opštinskom odlukom;
- dokaza o plaćenoj naknadi iz člana 16 odluke;
- za privremene objekte tipa zatvorena i otvorena bašta, koji se postavljaju ispred ugostiteljskog, odnosno poslovnog objekta, upotrebljena dozvola za objekat ili odobrenje za rad ugostiteljskog objekta;
- Službenost prolaza ukoliko parcela nema direktni pristup saobraćajnicama;

Ako je idejno rješenje, idejni ili glavni projekat (u daljem tekstu: tehnička dokumentacija) ispunjava uslove iz stava 1 tačka 4 ovog člana, odnosno uslove iz stava 1 tačka 5 ovog člana, svaki dio tehničke dokumentacije ovjerava se štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis ovlašćenog lica, kao i pečatom na njegovom svakom listu.

Dokaze iz stava 1 tačka 1, 2 i 6 pribavlja organ nadležan za izdavanje odobrenja po službenoj dužnosti i za iste se ne plaća taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ukoliko nadležni organi, odnosno institucije ne dostave dokaze iz stava 1 tačka 6 ovog člana u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom.

Zahtjev za izdavanje odobrenja objavljuje se na sajtu organa lokalne uprave, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 22

Odobrenje se izdaje u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uslovi iz Plana, urbanističko - tehničkih uslova i člana 21 ove odluke.

Odobrenje se izdaje u formi rješenja i sadrži podatke o: korisniku, lokaciji, vrsti i namjeni objekta, površini privremenog objekta i periodu važenja odobrenja.

Odobrenje prestaje da važi ako postavljanje i građenje privremenog objekta ne završi u roku od 30 dana, za objekte iz člana 4 stav 1, tačka 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ove odluke, odnosno u roku od 1 godine za objekte iz člana 4 stav 1 tačka 9 i 10 ove odluke.

Vlasnik privremenog objekta dužan je da održava objekat i pripadajući okolni prostor u tehnički, estetski i funkcionalno ispravnom stanju.

Član 23

Odobrenje se izdaje sa rokom važenja do jedne godine, odnosno do privođenja lokacije namjeni utvrđenoj planskim dokumentom, ako taj rok bude kraći.

Odobrenje se može produžavati na zahtjev stranke, najduže pet godina u kontinuitetu, u posebnom upravnom postupku pred organom nadležnim za izdavanje odobrenja, pod uslovom da su i dalje ispunjeni uslovi na osnovu kojih je odobrenje izdato, kao i da komunalna policija, izlaskom na lice mjesta, zapisnički konstatiše da je predmetni privremeni objekat postavljen u skladu sa izdatim odobrenjem.

Za produženje odobrenja za objekte čiji su projektantsko - tehnički ili urbanističko - tehnički uslovi izdati na osnovu mišljenja komisije, potrebna je saglasnost komisije za privremene objekte.

Član 24

Vlasnik privremenog objekta je dužan da ukloni privremeni objekat u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka važenja odobrenja, odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja obaveštenja o privođenju zemljišta namjeni utvrđenoj planskim dokumentom. U slučaju uklanjanja privremenog objekta zbog privođenja lokacije namjeni utvrđenoj planskim dokumentom, vlasnik privremenog objekta nema pravo na naknadu vrijednosti objekta i kao ni pravo na obezbjedenje druge lokacije.

Ako vlasnik objekta ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, uklanjanje privremenog objekta će se izvršiti prinudnim putem o trošku korisnika.

Komunalna policija i izvršna služba prilikom prinudnog izvršenja uklanjanja privremenog objekta ne snose odgovornost za oštećenje objekata ili predmeta i robe koja se u i na njima nalazi.

Za vrijeme održavanja manifestacija kojima je pokrovitelj Opština, privremeni objekti postavljeni na javnoj površini u skladu sa odobrenjem, mogu se privremeno ukloniti po nalogu komunalne policije dok ta manifestacija traje.

Član 25

Privremeni objekti iz člana 4 stav 1 tačka 9 i 10 ove odluke mogu se koristiti nakon što pribavi odobrenje za upotrebu u skladu sa propisima kojima se reguliše izgradnja objekata.

V DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPŠTINE HERCEG NOVI

Član 26

Zemljište u vlasništvu Opštine Herceg Novi može se davati u zakup na određeno vrijeme, radi postavljanja privremenih objekata predviđenim Planom.

Zemljište iz stava 1 ovog člana ne može se davati u podzakup.

Član 27

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, vrši organ lokalne uprave nadležan za prostorno planiranje i izgradnju.

Poslove inspekcijskog nadzora, obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, vrši Služba komunalne policije.

Inspekcijski nadzor iz stava 2 ovog člana vrši komunalni inspektor, dok obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor vrši komunalni policajac.

Član 28

Ugovor o zakupu zemljišta u ime Opštine Herceg Novi zaključuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave ili organ koji odredi izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

Zakupac zemljišta je dužan da u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu zemljišta, obrati se organu nadležnom za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata radi dobijanja odobrenja. U protivnom, zemljište će se smatrati slobodnim da se u postupku predviđenom ovom odlukom ustupi drugom licu.

VI NADZOR

Član 29

Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti koju reguliše ova odluka, vrši organ lokalne uprave nadležan za inspekcijske poslove, u okviru propisanih nadležnosti.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 30

Novčanom kaznom u visini od 10 do 100 eura kazniće se se za prekršaj fizičko i odgovorno lice u pravnom licu ako privremeni objekat iz člana 4, stav 1 tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

- postavi bez izdatog odobrenja ili ne postavi u skladu sa izdatim odobrenjem;
- ne ukloni nakon isteka perioda važenja odobrenja;
- ne održava privremeni objekat i pripadajući okolni prostor u tehnički, estetski i funkcionalnom ispravnom stanju (član 23).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 30 do 250 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i pravno lice novčanom kaznom od 100 - 1500 eura.

Novčanom kaznom u visini od 20 do 1000 eura kazniće se se za prekršaj fizičko i odgovorno lice u pravnom licu ako privremeni objekat iz člana 4, stav 1 tačka 9 i 10:

- postavi bez izdatog odobrenja ili ne postavi u skladu sa izdatim odobrenjem;
- ne ukloni nakon isteka perioda važenja odobrenja;
- koristi bez odobrenja za upotrebu;

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50 do 3000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i pravno lice novčanom kaznom od 150 - 10.000 eura.

VIII PRELAZNE I ZA VRŠNE ODREDBE

Član 31

Urbanističko - tehnički uslovi izdati na osnovu ranije važećih odluka kojima se regulisalo postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, a po kojima, do dana stupanja na snagu ove odluke, nije pokrenut postupak izdavanja odobrenja za postavljanje privremenog objekta, prestaju da važe stupanjem na snagu ove odluke.

Član 32

Plan privremenih objekata od aprila 2011. godine, primjenjivaće se do stupanja na snagu novog Plana.

Član 33

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju objekata montažnog karaktera ("Sl. list CG, Opštinski propisi broj: 17/15").

Član 34

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu CG - Opštinski propisi".